

USE TYPEWRITER OR BALL
POINT PEN-PRESS FIRMLY,
PRINT CLEARLY.

WATER WELL RECORD
KSA 82a-1201-1215

Kansas Department of Health and
Environment-Division of Environment
(Water well Contractors)
Topeka, Kansas 66620

1. Location of well:		County Reno	Fraction SW 1/4 NW 1/4 SE 1/4	Section number 1	Township number T 24 S R 7	Range number 7
2. Distance and direction from nearest town or city: Approx. 5 mi. SW of Hutchinson, Kansas on Highways 50 & 61 Street address of well location if in city: 50 & 61				3. Owner of well: Mahlon Stutzman R.R. or street: 13 East "E" Street City, state, zip code: S. Hutchinson, Kansas 67565		
4. Locate with "X" in section below:		Sketch map:		6. Bore hole dia. 30 in. Completion date 4/6/79 Well depth 129 ft.		
		Well No. 1		7. <input type="checkbox"/> Cable tool <input type="checkbox"/> Rotary <input type="checkbox"/> Driven <input type="checkbox"/> Dug <input type="checkbox"/> Hollow rod <input type="checkbox"/> Jetted <input type="checkbox"/> Bored <input checked="" type="checkbox"/> Reverse rotary		
				8. Use: <input type="checkbox"/> Domestic <input type="checkbox"/> Public supply <input type="checkbox"/> Industry <input checked="" type="checkbox"/> Irrigation <input type="checkbox"/> Air conditioning <input type="checkbox"/> Stock <input type="checkbox"/> Lawn <input type="checkbox"/> Oil field water <input type="checkbox"/> Other		
				9. Casing: Material steel Height: Above xxx Threaded <input type="checkbox"/> Welded <input checked="" type="checkbox"/> Surface 47 in. RMP <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Weight 36.91 lbs./ft. Dia. 16 in. to 85 ft. depth Wall Thickness: inches or Dia. <input type="checkbox"/> in. to <input type="checkbox"/> ft. depth gage No. 0.219		
5. Type and color of material				From	To	10. Screen: Manufacturer's name Doerr
Top soil				0	3	Type Steel Dia. 16"
Hard brown clay				3	10	Slot/gauze 1/8" Length 44'
Brown sandy clay				10	18	Set between 85 ft. and 129 ft.
Lt. brown sand & small gravel				18	30	Gravel pack? Yes Size range of material 1/8 x 1/4
Dk. brown sand w/small gravel				30	70	11. Static water level: 31.6 ft. below land surface Date 4/5/79
Dk. brown clay				70	71	12. Pumping level below land surfaces: 83.6 ft. after 4 hrs. pumping 700 g.p.m.
Dk. brown heavy sand & small gravel				71	75	ft. after <input type="checkbox"/> hrs. pumping <input type="checkbox"/> g.p.m. Estimated maximum yield 700 g.p.m.
Med. to light brown sand				75	80	13. Water sample submitted: <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No Date <input type="checkbox"/>
Dk. brown very heavy sand w/gravel				80	100	14. Well head completion: <input type="checkbox"/> Pitless adapter 12 inches above grade
Brown med to heavy sand-large gravel				100	129	15. Well grouted? Yes With: <input type="checkbox"/> Neat cement <input type="checkbox"/> Bentonite <input checked="" type="checkbox"/> Concrete
Gay clay				129	130	Depth: From 0 ft. to 10 ft.
						16. Nearest source of possible contamination: at well Direction Fertilizer
						Well disinfected upon completion? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
						17. Pump: <input type="checkbox"/> Not installed
						Manufacturer's name Layne & Bowler
						Model number 10KEH HP 65 Volts <input type="checkbox"/>
						Length of drop pipe 80 ft. capacity 600 g.p.m.
						Type: <input type="checkbox"/> Submersible <input checked="" type="checkbox"/> Turbine
						<input type="checkbox"/> Jet <input type="checkbox"/> Reciprocating
						<input type="checkbox"/> Centrifugal <input type="checkbox"/> Other
18. Elevation:		19. Remarks:		20. Water well contractor's certification:		
Topography: <input type="checkbox"/> Hill <input type="checkbox"/> Slope <input type="checkbox"/> Upland <input checked="" type="checkbox"/> Valley				This well was drilled under my jurisdiction and this report is true to the best of my knowledge and belief. Layne Western Co. 102 Business name Wichita, Kansas License No. <input type="checkbox"/> Address Layne & Bowler Signed Layne & Bowler Date 4/6/79 Authorized representative		

Forward the white, blue and pink copies to the Department of Health and Environment

Form WWC-5